



Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
CANTON SARAJEVO  
Ministry of Internal Affairs

Broj: 01-7-02-2-2964/21  
Sarajevo, 21.06.2021.godine

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO  
n/r predsjedavajućeg Skupštine

**PREDMET:** Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice Jasmine Bišćević-Tokić, dostavlja se;

**VEZA:** Vaš akt broj:01-04-22801-57/21 od 01.06.2021. godine.

U skladu sa članom 219. stav 3. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"- Drugi novi prečišćeni tekst br. 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), dostavljamo odgovor na zastupničku inicijativu, koju je na 37. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 31.05.2021. godine uputila zastupnica Jasmina Bišćević-Tokić.

S poštovanjem,

**Prilog:**

- Akt Uprave policije MUP-a KS broj:02/1-98/21 od 16.06.2021. godine
- Akt Uprave podrške broj:04-1-11-4-3204 od 21.06.2021. godine
- CD x1.



**Dostaviti:**

1. Naslovu;
2. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo;
3. a/a.



Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
KANTON SARAJEVO  
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA  
UPRAVA POLICIJE  
SARAJEVO

Broj: 02/1- 98 /21

Dana: 16.06.2021. godine

**MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO**  
- n/r sekretara

**PREDMET:** Zastupnička inicijativa zastupnice Jasmine Bišćević-Tokić, odgovor, dostavlja se.-

**VEZA:** Vaš akt broj 01-7-02-2-2964/21 od 10.06.2021. godine

Vašim aktom broj i datum veze, dostavljena je zastupnička inicijativa, koju je zastupnica Jasmina Bišćević-Tokić, postavila na 37. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 31.05.2021. godine. Navedena inicijativa, upućena Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, odnosi se na obezbjeđivanje nove uniforme za zaposlenike Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, obzirom da već dugo nisu nabavljane nove uniforme, a da se postojeće koriste duži vremenski period.

U vezi podnijete inicijative, ispred Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, navodimo da su po pitanju uniformi za policijske službenike Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo na snazi dva podzakonska propisa, Uredba o jedinstvenoj policijskoj uniformi Vlade Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 43/10) i Pravilnik o izgledu, dijelovima i boji posebne uniforme i dopunskih dijelova uniforme policijskih službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo broj 37/20)

Po pitanju kantonalnog podzakonskog propisa, kojim su propisane posebne uniforme za policijske službenike koji poslove i zadatke obavljaju u civilom odijelu, policijske službenike Sektora za policijsku podršku i policijske službenike pripadnike vodova za sprečavanje narušavanja javnog reda i mira u policijskim upravama i Jedinici za saobraćaj, kao i dopunski dijelovi uniformi policijskih službenika, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo samostalno u skladu sa planiranim budžetskim sredstvima i planovima javnih nabavki ili putem odgovarajućih donacija, provodi aktivnosti s ciljem nabavki navedenih uniformi i dijelova uniformi.

Obzirom da je federalni podzakonski propis, Uredba o jedinstvenoj policijskoj uniformi donijeta 2010. godine, a kojom su propisane uniforme za policijske službenike koji ne pripadaju organizacionim jedinicama obuhvaćenim gore navedenim kantonalnim podzakonskim propisom, te da ista ne zadovoljava standarde i kriterije, kao i potrebe policijskih službenika u Kantonu Sarajevo, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo je inicirala donošenje nove Uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi, tako da se trenutno od strane Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalne uprave policije provode aktivnosti na izradi i donošenju nove Uredbe o jedinstvenoj

policijskoj uniformi u kojima aktivno učestvuju predstavnici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Imajući u vidu naprijed navedeno, te odredbu člana 20. Pravilnika o izgledu, dijelovima i boji posebne uniforme i dopunskih dijelova uniforme policijskih službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, kojom je propisano da će se do nabavke odgovarajuće jedinstvene policijske uniforme u skladu sa Uredbom o jedinstvenoj policijskoj uniformi u Upravi policije koristiti posebne uniforme i dijelovi jedinstvene policijske uniforme, a koje su nabavljene i zadužene prema Pravilniku o posebnoj uniformi za specifične geografsko-klimatske uslove službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo broj 01-303/13, od 13.05.2013. godine sa njegovim kasnijim izmjenama i dopunama, Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo nije u mogućnosti provoditi postupke javne nabavke ovih uniformi.

Također navodimo da je Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo od strane Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalne uprave policije upoznata da će izrada Uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi potrajati i da kantoni ne mjenjaju svoje planove nabavki novih uniformi. Međutim imajući u vidu odredbu člana 20. pomenutog pravilnika, ističemo da je nabavka novih uniformi za policijske službenike Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo uslovljena donošenjem nove Uredbe o jedinstvenoj policijskoj uniformi.

S poštovanjem,



**POLICIJSKI KOMESAR**  
Generalni inspektor policije  
[Redacted]  
**Nusret Selimović**



Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
CANTON SARAJEVO  
Ministry of Internal Affairs

Broj: 04-1-11-1-3204

Dana: 21-06-2021

SEKRETAR MINISTARSTVA

**PREDMET:** Odgovor – zastupnička inicijativa zastupnice u Skupštini Kantona Sarajevo Jasmine Bišćević Tokić, dostavlja se,-

**VEZA:** Vaš akt broj 01-7-02-2964/21 od 17.06.2021. godine

U skladu sa Vašim aktom, broj i datum veze, a u vezi sa zastupničkom inicijativom zastupnice u Skupštini Kantona Sarajevo, Jasmine Bišćević Tokić, obavještavamo Vas da su u Budžetu Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, razdjel 17, glava 01, shodno zahtjevu Uprave administracije Ministarstva, obezbjeđena sredstva za nabavku 157 kompleta službene odjeće u skladu sa Pravilnikom o službenoj odjeći državnih službenika i namještenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo broj 01-45/17 od 21.09.2017. godine i Odlukom o listi radnih mjesta na kojima postoji obaveza nošenja službene odjeće broj 01-05-3563 od 07.05.2018. godine.

Naime, shodno Zakonu o javnim nabavkama BiH i odredbama Uredbe o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 27/19, 29/19, 48/19 i 13/20) izvršeno je istraživanje tržišta kako bi se definisala procijenjena vrijednost, a nabavka će biti sadržana u Izmjenama i dopunama Plana nabavki za 2021. godinu i biti realizovana u tekućoj godini.

S poštovanjem,



DVJEŠTENJU MINISTRA  
POMOĆNIK MINISTRA

Sanja Petrović, dipl. pravnik

Dostaviti:

1. Naslovu;
2. 04-1 i
3. a/a.





Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
CANTON SARAJEVO  
Ministry of Internal Affairs

Broj: 01-7-02-2-2956/21  
Sarajevo, 18.06.2021.godine

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO  
n/r predsjedavajućeg Skupštine

**PREDMET:** Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice Neire Dizdarević, dostavlja se;

**VEZA:** Vaš akt broj:01-04-22801-23/21 od 01.06.2021. godine.

U skladu sa članom 219. stav 3. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"- Drugi novi prečišćeni tekst br. 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), dostavljamo odgovor na zastupničku inicijativu, koju je na 37. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 31.05.2021. godine uputila zastupnica Neira Dizdarević.

S poštovanjem,

**Prilog:**

-Akt Inspektorata MUP-a KS broj:03-02-2-2956 od 16.06.2021. godine

-CD x1.



**Dostaviti:**

1. Naslovu;
2. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo;
3. a/a.



web: <http://mup.ks.gov.ba>  
e-mail: [ministar@mup.ks.gov.ba](mailto:ministar@mup.ks.gov.ba)  
Tel: + 387 (0)33 286-701, 286-702,  
Fax: + 387 (0)33 226-445  
Sarajevo, La Benevolencije 16





Broj:03-02-2-2956

Datum:16.06.2021.godine.

n/r Sabina Bukva, Glavni kantonalni inspektor

n/r Nefisa Dobrača, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo

Predmet: Izvještaj o izvršenom inspeksijskom nadzoru iz oblasti zaštite od požara, stambenog objekta u ulici Trg ZAVNOBIH-A, broj 6, dostavlja se:-

U vezi zastupničke inicijative zastupnice Neira Dizdarević upućene na 37. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, koja se odnosi na vršenje inspeksijskog nadzora nad provođenjem mjera zaštite od požara i planovima zaštite od požara u stambenom objektu u ulici Trg ZAVNOBIHA, broj 6, općina Novi grad, dostavljam Vam izvještaj o izvršenom inspeksijskom nadzoru.

Postupajući po navedenoj inicijativi inspektor Inspektorata Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, izvršio je dana 15.06.2021.godine inspeksijski nadzor sa aspekta zaštite od požara na navedenoj adresi te konstatovao.

Stambeni objekat se sastoji od podruma na -1, prizemlje + 6 etaža sa po 4 stambene jedinica na svakoj etaži, objekat ne raspolaze sa zasebnim požarnim stepeništem koji bi služio za evakuaciju ljudi, umjesto požarnog stepeništa objekat je projektovana na način da glavni evakuacijski pravac izlaz na ravni krov objekta sa kojeg je moguć prelaz na krov susjednog objekta. Obezbijeden i evakuacijski izlaz i u prizemlju objekta.

Na svakoj etaži objekta izvedena hidrantska mreža, hidranti nisu opremljeni potrebnom opremom a ista je zatečena kod stanara na svakoj etaži ( razlog otuđenje) kao i aparati za gašenje početnog požara, te isti nisu kontrolisani u okviru Zakonskog roka (2kom S-9 i 4 kom S-6).

Nisu označeni putevi evakuacije iz objekta, u stubištu nije izvedena panik rasvjeta, na ravnom krovu objekta izvedena gromobrankska instalacija koja je pokidana, te je kao takva tehnički neispravna, nisu predloženi atesti o redovnom ispitivanju sistema hidrantske mreže, električnih instalacija, gromobrankske instalacije.

Objekat posjeduje i vanjski suhi hidrantom za koji nije predložen atest o ispitivanju ispravnosti i funkcionalnosti istog.



Prema izjavi prisutnog lica predstavnika upravitelja u toku 2020/21 godine, nije vršeno redovno ispitivanje ispravnosti sistema zaštite od požara.

Shodno gore navedenom inspektor Inspektorata Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, donijeti će rješenje upravitelju stambenog objekta Sarajevostan d.o.o. da navedene nedostatke otkloni u sto kraćem roku.

S poštovanjem,

DOSTAVITI:

- 1.Naslovu,
- 2.Inspektoratu,
- 3.a/a



web: <http://mup.ks.gov.ba>  
e-mail: [inspektorat@mup.ks.gov.ba](mailto:inspektorat@mup.ks.gov.ba)  
Tel: + 387 (0)33 286-732, Fax: + 387 (0)33 286-979  
Sarajevo, La Benevolencije br.16





Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
CANTON SARAJEVO  
Ministry of Internal Affairs

Broj: 01-7-02-2- 3096/21  
Sarajevo, 17.06.2021.godine

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO  
n/r predsjedavajućeg Skupštine

**PREDMET:** Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice Amre Hasagić, dostavlja se,-

**VEZA:** Vaš akt broj: 01-04-22801-41/21 od 01.06.2021. godine

Na 37. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 31.05.2021. godine zastupnica Amra Hasagić uputila je inicijativu da se napravi realna analiza stanja i provedu procedure koje će dovesti do toga da se sa aspekta policijskog posla Vogošća posmatra kao posebna policijska uprava.

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo imenovao je Komisiju za izradu Prijedloga pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, koja će u okviru svog rada preispitati utemeljenost i opravdanost dostavljene inicijative.

S poštovanjem,



**Dostaviti:**

1. Naslovu;
2. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo;
3. a/a.



web: <http://mup.ks.gov.ba>  
e-mail: [ministar@mup.ks.gov.ba](mailto:ministar@mup.ks.gov.ba)  
Tel: + 387 (0)33 286-701, 286-702,  
Fax: + 387 (0)33 226-445  
Sarajevo, La Benevolencije 16







Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
CANTON SARAJEVO  
Ministry of Internal Affairs

Broj: 01-7-02-2-2664/21  
Sarajevo, 04.06.2021. godine

**SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO**  
n/r predsjedavajućeg Skupštine

**PREDMET:** Odgovor na zastupničko pitanje zastupnika Nikšić Damira, dostavlja se;

**VEZA:** Vaš akt broj:01-04-21648-19/21 od 17.05.2021. godine.

U skladu sa članom 219. stav 3. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"- Drugi novi prečišćeni tekst br. 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), dostavljamo odgovor na zastupničko pitanje, koju je uputio zastupnik Damir Nikšić.

**Prilog:**

- Akt Upave policije MUP-a KS broj:02/1-86/21 od 04.06.2021. godine,
- CD x1;



**MINISTAR**

[Redacted]  
Zbir Katica

**Dostaviti:**

1. Naslovu;
2. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo;
3. a/a.



web: <http://mup.ks.gov.ba>  
e-mail: [ministar@mup.ks.gov.ba](mailto:ministar@mup.ks.gov.ba)  
Tel: + 387 (0)33 286-701, 286-702,  
Fax: + 387 (0)33 226-445  
Sarajevo, La Benevolencije 16



Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
KANTON SARAJEVO  
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA  
UPRAVA POLICIJE  
SARAJEVO

Broj: 02/1- 86 /21  
Dana: 04.06.2021. godine

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO  
n/r ministra

PREDMET: Zastupničko pitanje zastupnika Damira Nikšića, odgovor, dostavlja se.-

VEZA: Vaš akt broj 01-7-02-2-2664/21 od 25.05.2021. godine

U vezi Vašeg akta broj i datum veze, odnosno zastupničkog pitanja zastupnika Damira Nikšića, postavljenog na 36. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 11.05.2021. godine, a koje glasi: „Zna li se čija je ideja bila zaposliti decertificirane policajce u kantonalnim institucijama kulture?“, navodimo da Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo ne raspolaže sa takvim saznanjima.

S poštovanjem,



POLICIJSKI KOMESAR  
Generalni inspektor policije

Nusret Selimović



Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
CANTON SARAJEVO  
Ministry of Internal Affairs

Broj: 01-7-02-2-2661/21  
Sarajevo, 01.06.2021.godine

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO  
n/r predsjedavajućeg Skupštine

**PREDMET:** Odgovor na zastupničko pitanje Zastupnice Kristić Danijele, dostavlja se;

**VEZA:** Vaš akt broj:01-04-21648-41/21 od 19.05.2021. godine.

U skladu sa članom 219. stav 3. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"- Drugi novi prečišćeni tekst br. 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), dostavljamo odgovor na zastupničko pitanje, koje je postavila zastupnica Danijela Kristić.

**Prilog:**

-Akt Upave policije MUP-a KS broj:02/2-5-03-3-698/21 od 31.05.2021. godine,  
-CD;



**Dostaviti:**

1. Naslovu;
2. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo;
3. a/a.



web: <http://mup.ks.gov.ba>  
e-mail: [ministar@mup.ks.gov.ba](mailto:ministar@mup.ks.gov.ba)  
Tel: + 387 (0)33 286-701, 286-702,  
Fax: + 387 (0)33 226-445  
Sarajevo, La Benevolencije 16



Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
**KANTON SARAJEVO**  
**MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA**  
**UPRAVA POLICIJE**  
**Sarajevo**

Broj: 02/2-5-03-638/21  
Datum: 31.05.2021. godine

**MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO**  
**- n/r Sekretaru**

**PREDMET:** Zastupničko pitanje Zastupnice Danijele Kristić, Odgovor,  
d o s t a v l j a s e;

**VEZA:** Vaš akt broj: 01-7-02-2-2661/21 od 25.05.2021. godine

Zastupnica Danijela Kristić je na 36. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 11.05.2021. godine, postavila zastupničko pitanje:

“Mnogobrojni stanovnici naselja Bulevar se žale na kvalitet asfaltiranja saobraćajne trake za ulaz u naselje Bulevar – Stup sa glavne saobraćajnice iz smjera Ilidže kod objekta lamele A1,2,3, gdje šahtovi nisu dobro nivelisani i predstavljaju opasnost za oštećenje vozila, što se već stanovnicima Bulevara dešavalo, te molim da se izvrši inspekcijski nadzor na istim”.

“Molim Ministarstvo unutrašnjih poslova da na osnovu upita zabrinutih građana, odgovori na koji način mogu prijaviti nastalu štetu na svojim automobilima, te molim pojašnjenje oko potrebnih procedura”.

**Odgovor na zastupničko pitanje:**

Poštovani,

Članom 20. Zakona o cestama Federacije BiH ( "Službene novine FBiH", broj 12/10, 16/10 i 66/13) definisano je da "U slučaju saobraćajne nezgode korisniku javne ceste koji se pridržava saobraćajnih i tehničkih propisa utvrđenih Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH („Službene novine BiH”, broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 07/17, 89/17 i 9/18) ili drugom zakonskom regulativom vezanom za sigurnost saobraćaja na cestama i to: postavljena saobraćajna signalizacija na cesti, tehnička ispravnost vozila, kvalifikovanost i sposobnost vozača, prilagodjenost brzine stanju na cesti i vremenskim prilikama, poštujući principi da zaustavni put odgovara putu preglednosti - upravitelj ceste dužan je nadoknaditi štetu, ako je šteta nastala zbog nedostatka na cesti”.

Za ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana nedostatak na cesti u postupku dokazivanja štete mora utvrditi komisija sačinjena od predstavnika upravitelja ceste, nadležnog MUP-a i preduzeća koje je ugovorilo održavanje ceste.

Ista komisija će utvrditi da li je otklanjanje tog nedostatka upravitelj predvidio Planom i programom održavanja cesta i ugovorio ili izvođaču radova naložio da otkloni te nedostatke, u skladu sa Pravilnikom o održavanju cesta i dinamičkim planom. Ukoliko je upravitelj planirao i ugovorio ili naložio otklanjanje utvrđenog nedostatka, nadoknadu štete iz stava 1. ovog člana upravitelj može tražiti od preduzeća sa kojim je ugovorio održavanje ceste, sanaciju ili rekonstrukciju, ako je šteta nastala zbog propuštanja blagovremenog i kvalitetnog izvršenja ugovorenih radova.

Korisnik cesta, odnosno organ sigurnosti saobraćaja koji je utvrdio nedostatak na cesti, koji je uzrokovao ili bi mogao uzrokovati štetu korisnicima ceste dužan je bez odlaganja o opasnosti na cesti na najbrži mogući način obavijestiti upravitelja ili dežurnu službu preduzeća koje održava ceste.

Imajući u vidu sve navedeno, u slučajevima oštećenja vozila, ili saobraćajnih nezgoda, gdje su kao uzrok navedeni nedostaci na cesti (udarne rupe, odroni kamenja, poledica i sl.), oštećeni korisnici javnog puta, moraju na lice mjesta pozvati policijske službenike, nadležnog MUP-a, koji će na lični zahtjev stranke začiniti zapisnik sa fotodokumentacijom, u prisustvu predstavnika upravitelja cesta, a nakon toga oštećeni će se obratiti nadležnoj instituciji koja održava i upravlja putevima, te podnijet zahtjev za nadoknadu štete.

S poštovanjem.



**POLICIJSKI KOMESAR**  
Generalni inspektor policije  
Nusret Selimović





Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
CANTON SARAJEVO  
Ministry of Internal Affairs

Broj: 01-7-02-2-2663/21  
Sarajevo, 01.06.2021.godine

**SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO**  
n/r predsjedavajućeg Skupštine

**PREDMET:** Odgovor na zastupničku inicijativu Zastupnika Nikšić Damira, dostavlja se;

**VEZA:** Vaš akt broj:01-04-21648-20/21 od 17.05.2021. godine.

U skladu sa članom 219. stav 3. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"- Drugi novi prečišćeni tekst br. 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), dostavljamo odgovor na zastupničku inicijativu, koju je pokrenuo zastupnik Damir Nikšić.

**Prilog:**

-Akt Upave policije MUP-a KS broj:02/2-5-03-3-704/21 od 31.05.2021. godine,  
-CD;



**Dostaviti:**

1. Naslovu;
2. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo;
3. a/a.



web: <http://mup.ks.gov.ba>  
e-mail: [ministar@mup.ks.gov.ba](mailto:ministar@mup.ks.gov.ba)  
Tel: + 387 (0)33 286-701, 286-702,  
Fax: + 387 (0)33 226-445  
Sarajevo, La Benevolencije 16



Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
**KANTON SARAJEVO**  
**MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA**  
**UPRAVA POLICIJE**  
**Sarajevo**

Broj: 02/2-5-03-764 121

Datum: 31.05.2021. godine

**MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO**  
**- n/r Sekretaru**

**PREDMET:** Zastupnička inicijativa Zastupnika Damira Nikšića, Odgovor,  
d o s t a v l j a s e;

**VEZA:** Vaš akt broj: 01-7-02-2-2663/21 od 25.05.2021. godine

Zastupnik Damir Nikšić je na 36. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 11.05.2021. godine, u skladu sa članovima 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo, podnio inicijativu:

“Upućujem inicijativu prema Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu saobraćaja da pod hitno počnu sa postavljanjem adaptivnog upravljanja semaforima, da odrede trasu biciklističke staze na području čitavog grada, primarno od Ilidže do Kozije ćuprije, da zaštite ulice, trotoare i pješačke zone od divljanja, parkiranja, neodgovorne i nesavjesne vožnje vlasnika motornih vozila, bicikala i električnih romobila, naročito u gradskom jezgru, naročito vikendom, tako što će pored tzv. ležećih policajaca, rasporediti i veći broj pozornika, ne da kažnjavaju već prije svega da upozoravaju i samim svojim prisustvom sprječavaju divljanje i različite ispade”.

**Odgovor na zastupničku inicijativu:**

Poštovani,

Članom 20. Zakona o unutrašnjim poslovima Kantona Sarajevo (“Službene novine KS”, broj 01/16, 26/19, 31/19 i 39/20 ), definisane su nadležnosti Uprave policije, koje se obavljaju putem organizacionih jedinica Uprave policije.

Shodno navedenim nadležnostima, poslove kontrole i regulisanja saobraćaja na putevima u Kantonu Sarajevo, vrše ovlaštena službena lica Uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo. Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji MUP-a Kantona Sarajevo, pored mjesno nadležnih policijskih stanica, Jedinica za saobraćaj je nadležna za regulisanje i kontrolu saobraćaja na području Kantona Sarajevo, neposredno učestvuje u vršenju uviđaja saobraćajnih nezgoda po prekršajnom osnovu, vrši saobraćajano osiguranje i pratnju ličnosti, vanrednih prijevoza, te obavlja sve zakonske radnje u vezi sa problematikom saobraćaja koje su u nadležnosti policije.

U okviru svog djelokruga rada, Jedinica saobraćaj, učestvuje u osiguranju javnih okupljanja, drugih manifestacija, osiguranja trasa kretanja i boravka VIP ličnosti na području Kantona Sarajevo, gdje se u većini slučajeva angažuje cjelokupan sastav jedinice.

Na osnovu Programa rada Uprave policije, s ciljem podizanja nivoa sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, Jedinica za saobraćaj, donijela je planove po kojima svakodnevno postupa i to :

- Plan pojačane kontrole pješaka učesnika u saobraćaju,
- Plan kontrole kretanja u saobraćaju vozila i vozača: bicikla, motocikla, lakog motocikla, tricikla, lakog četverocikla, četverocikla i mopeda,
- Plan pojačane kontrole putničkih motornih vozila, koja su označena znakom pristupačnosti,
- Plan kontrole vozača "Uličnih trkača",
- Plan kontrole vozača "Višestrukih povratnika" u činjenju najtežih oblika prekršaja sa posebnim akcentom na prekršaje koji se odnose na prekoračenje najveće dozvoljene brzine kretanja motornih vozila, prolaska kroz raskrnicu na znak uključenog crvenog svijetla, vršenja nedozvoljenih radnji vozilom u saobraćaju, upravljanje motornim vozilom pod dejstvom alkohola, upravljanjem motornim vozilom pod djelovanjem opojnih droga,
- Plan radarske kontrole brzine kretanja motornih vozila,
- Plan o postupanju policijskih službenika Jedinice za saobraćaj prilikom preduzimanja mjera i radnji prema vozačima koji vrše nepropisno zaustavljanje i parkiranje, i
- Plan kontrole tehničke ispravnosti motornih vozila.

U skladu sa raspoloživim ljudskim resursima, svakodnevno radnim danima u vrijeme jutarnje špice u vremenu od 07,30 do 09,00 sati i u poslijepodnevnom satima u vremenu od 15,30 do 17,30 sati, vrši pokrivanje većih frekventnih raskrznica na glavnim saobraćajnicama te rade na fizičkoj regulaciji saobraćaja u cilju bržeg protoka vozila u saobraćaju. Na osnovu izvršenih procjena, policijski službenici Jedinice za saobraćaj, u jutarnjim terminima vrše pokrivanje raskrznica ulica Džemala Bijedića - Stup, područje općine Ilidža, raskrnicu ulica Zmaja od Bosne - Prva Transferzala, područje općine Novo Sarajevo, raskrnicu ulica Hiseta - H.Hume, područje općine Centar, dok u poslijepodnevnom satima vrše pokrivanje raskrznica ulica M.Tita - F.A.Zvizdović - Vrbanja, područje općine Centar, raskrznica ulica Zmaja od Bosne - Prva Transferzala, Zmaja od Bosne - Hamdije Čemerlića, područje općine Novo Sarajevo, raskrnicu ulica Džemala Bijedića - Tvornička, područje općine Ilidža.

Pored obavljanja navedenih poslova i zadataka, svakodnevno, rasporedom službe angažovani su policijski službenici Jedinice za saobraćaj, u dnevnoj i noćnoj smjeni, na području općina Stari Grad i Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad, Ilidža i Hadžići, te Vogošća i Ilijaš, radi obavljanja poslova kontrole i regulisanja saobraćaja, na glavnim saobraćajnicama.

Imajući u vidu navedeno, policijski službenici Jedinice za saobraćaj, će i u narednom periodu u skladu sa prioritetima i raspoloživim ljudskim resursima, raditi na kontroli i regulisanju saobraćaja, poduzimajući preventivno represivne mjere i radnje, a sve u cilju podizanja sigurnosti saobraćaja na veći nivo.

Ujedno vas obavještavamo da Ministarstvo unutrašnjih poslova, nije nadležno za postavljanje adaptivnog upravljanja svjetlosnom saobraćajnom signalizacijom (semaforima), niti za određivanje trase biciklističkih staza, na području Kantona Sarajevo.



**POLICIJSKI KOMESAR**  
Generalni inspektor policije  
Nušret Selimović

